

AD“ALPRO“VLASENICA
NOTE UZ FINANSIJSKE IZVJESTAJE
31.12.2024.

28.2.2025

**AD“ALPRO“VLASENICA
NOTE UZ FINANSIJSKE IZVJESTAJE
31.12.2024.**

BILANS STANJA
 na dan 31. decembra 2024. godine

POZICIJA	Napomena	Stanje u KM	
		31.12.2024.	31.12.2023.
AKTIVA			
Stalna sredstva	5	9.777.622	7.173.382
Nematerijalna sredstva			
Nekretnine, postrojenja, oprema investi. nekretnine	5.7	9.331.930	7.163.382
Biološka sredstva			
Dugoročni finansijski plasmani		10.000	10.000
Tekuća sredstva	6	9.862.004	7.028.640
Zalihe i dati avansi	6.1	4.202.148	3.682.011
Kratkoročna potraživanja	6.2	5.009.635	2.396.697
Kratkoročni finansijski plasmani			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	6.2	589.826	948.112
Porez na dodatu vrijednost			
Aktivna vremenska razgraničenja	6.4	68.168	1.820
POSLOVNA AKTIVA		19.647.399	14.202.022
VANBILANSNA AKTIVA			
AKTIVA – UKUPNO		19.647.399	14.202.022
PASIVA			
Kapital	7.	15.703.726	13.370.157
Osnovni kapital	7.1	15.060.420	15.060.420
Rezerve		-	69.639
Revalorizacije rezerve		4.619.990	490.277
Neraspoređena dobit		-	351.993
Gubitak predhodnih god.		2.416.477	
Gubitak do visine kapitala	7.2	1.552.433	2.602.172
Rezervisanja, odložene poreske obaveze i razg. pr.	8	82.217	77.558
Obaveze	9	3.853.683	754.307
Dugoročne obaveze			
Kratkoročne obaveze	9.1	3.853.683	754.307
Kratkoročne finansijske obaveze			
Obaveze iz poslovanja	9.1.1	3.552.383	493.643
Obaveze za zarade i naknade zarada	9.1.2	288.541	223.897
Porez na dodatu vrijednost		-	26.682
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	9.1.3	12.759	10.085
Obaveze za porez na dobitak			
POSLOVNA PASIVA		19.647.399	14.202.022
VANBILANSNA PASIVA			
PASIVA – UKUPNO		19.647.399	14.202.022

BILANS USPJEHA
za period od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

P O Z I C I J A	Napomena	Iznos u KM	
		I-XII 2024.	I-XII 2023.
POSLOVNI PRIHODI	10.1	24.635.476	20.776.098
Prihodi od prodaje učinaka	10.1	24.628.823	20.941.733
Prihodi od aktiv. ili potroš. robe i učinaka			
Povećanje vrijednosti zaliha			
Smanjenje vrijednosti zaliha	10.1	33.325	216.386
Ostali poslovni prihodi	10.1	39.978	50.751
POSLOVNI RASHODI	11.1	25.751.055	23.672.909
Troškovi materijala	11.1.1	19.516.669	17.543.040
Troškovi zarada i naknada zarada	11.1.2	3.800.487	3.459.026
Troškovi proizvodnih usluga	11.1.3	463.762	599.677
Troškovi amortizacije i rezervisanja	11.1.4	975.854	1.179.424
Nematerijalni troškovi	11.1.5	925.151	841.004
Troškovi poreza	11.1.6	66.012	47.880
Troškovi doprinosa		3.120	2.858
POSLOVNI DOBITAK/GUBITAK		1.115.579	-2.896.811
FINANSIJSKI PRIHODI			
FINANSIJSKI RASHODI	11.2	10.009	3.930
DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI			
GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI		-1.125.588	-2.900.741
OSTALI PRIHODI		160.414	152.594
OSTALI RASHODI	11.3	3.503	9.716
RASHODI OD USKLADJIVANJA VRIJEDNOSTI ZEMLJISTA I OBJEKATA		583.756	
DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA		156.911	142.878
GUBITAK PO OSNOVU USKLADJIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE		583.756	
PRIHODI PO OSNOVU ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA		-	17.982
UKUPNI PRIHODI		24.795.890	20.946.674
UKUPNI RASHODI		26.348.323	23.686.555
Dobitak prije oporezivanja			
Gubitak prije oporezivanja		-1.552.433	-2.739.881
Porez na dobit			
Neto dobit tekuće godine			
Neto gubitak tekuće godine		-1.552.433	-2.739.881

BILANS TOKOVA GOTOVINE
za period od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

O P I S	Iznos u KM	
	2024.	2023.
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	24.142.007	22.914.363
Prilivi od kupaca i primljeni avansi	23.296.630	16.048.352
Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.		
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	845.377	744.023
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		23.053.924
Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	18.437.478	17.031.583
Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rash.	3.476.276	3.258.714
Odlivi po osnovu plaćenih kamata		
Odlivi po osnovu poreza na dobit	6.474	22.658
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	2.366.675	2.740.969
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti		
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	144.896	139.561
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
Prilivi po osnovu dugorocnih finansijskih plasmana		
Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme		
Prilivi po osnovu kamata		
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
Odlivi po osnovu kupovine nemate.ulaganja i dugotr. imovine	213.390	737.712
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	213.390	737.712
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita		
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
Odlivi po osnovu ostalih kratkoročnih kredita		
Ostali odlivi		
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja		
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja		
Ukupni prilivi gotovine	24.142.007	22.914.363
Ukupni odlivi gotovine	24.500.293	23.791.636
Neto prilivi gotovine		
Neto odlivi gotovine	358.286	877.273
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	948.112	877.273
Negativne kursne razlike		
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	589.826	948.112

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
za period od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

OPIS	Aksijski kapital	Revaloriz. rezerve	Ostale rezerve	Neraspoređena dobit/gubitak	UKUPNO
1	2	3	4	5	6
Stanje na dan 31.12.2023. godine	15.060.420	490.277	69.639	2.250.179	13.370.157
Efekti promjena u računovodstvenim politikama	0	0	0	0	0
Efekti ispravke grešaka	0		0	0	0
Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2024. godine	15.060.420	490.277	69.639	-2.250.179	13.370.157
Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	0	3.893.776	0		3.893.776
Ostali ukupan rezultat za godinu		235.937		-235.937	
Drugi oblici raspodjele dobitka i pokriva gubitka			-69.639	69.639	
Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	0	0	0	0
Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	0	0	0	0	0
Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	0	0	0	-1.552.433	-1.552.433
Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	0	0	0	0	0
Ostale promjene	0	0	0	0	0
Emisija aksijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	0	0	0	0	0
Stanje na dan 31.12.2024. god.	15.060.420	4.619.991	0	-3.968.910	15.711.500

Napomene prezentovane u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

II. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

NAPOMENA br. 1 - OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

1.1 Opšti podaci

Naziv	Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica
Skraćen naziv	„ALPRO“ A.D. Vlasenica
Adresa	Njegoševa bb, 75440 Vlasenica
Oblik organizovanja	Akcionarsko društvo
Aktuelno rješenja o registraciji	061-0-Reg-16-000 555
MBS	61-02-0002-12 (stari broj 1-137)
Matični broj	01358995
Šifra djelatnosti	24.42
Osnovna djelatnost	Prerada aluminijuma
JIB	4400270330005
PIB	400270330005
Lice ovlašćeno za zastupanje	SARANTIS VINIOS direktor
Tel./faks	+387 56 733 720; 056 733 196
E-mail	office@alpro-vl.com
Web sajt	www. alpro-vl.com
Broj zaposlenih na bazi č. rada	118

1.2 Razvrstavanje pravnog lica

Društvo je, u skladu s odredbama člana 5. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, a na osnovu podataka iskazanih u finansijskim izvještajima za 2024. godinu, razvrstano u kategoriju velikih pravnih lica .

1.3 Unutrašnja organizacija

Radi uspješnog ostvarivanja misije i osnovnih poslovnih ciljeva Društva, a u skladu s odredbama Statuta i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, Društvo je organizovano u tri osnovne organizacijske jedinice, i to:

- Finansijsko administrativni sektor,
- Proizvodni sektor, i

- Služba logistike.

1.4 Povezane strane

1. "ALUMIL SKOPJE" d.o.o. Skopje
2. ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA
3. DOO "BH ALUMINIUM"
4. ALUMIL YU INDUSTRY AD
5. ALUMIL MONTENEGRO DOO
6. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
7. ALUMIL CROATIA d.o.o.

Većinski vlasnik Društva je Alumil YU Industry a.d. Nova Pazova, koji posjeduje 61,37% akcija Društva. Krajnja matična kompanija Društva je ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A. Grčka.

Informacije o transakcijama s povezanim stranama, u smislu Međunarodnog računovodstvenog standarda 24 – Transakcije s povezanim stranama, date su u Napomeni br. 19 - Poslovne transakcije s povezanim stranama.

1.5 Organi Društva

Prema članu 23. Statuta Društva, organi Društva su:

1. Skupština akcionara,
2. Upravni odbor
3. Generalni direktor,
4. Izvršni odbor

NAPOMENA br. 2 - OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

2.1 Nematerijalna imovina

Nematerijalna ulaganja se priznaju samo kada je vjerovatno da će iz tog ulaganja priticati ekonomska korist i kada je nabavna vrijednost ulaganja pouzdano mjerljiva.

Da bi se nematerijalna imovina priznala kao imovina, neophodno je da budu ispunjeni zahtjevi za MRS 38. Ukoliko izdatak ne zadovoljava uslove da bude priznat kao sredstvo, priznaje se kao rashod perioda u kojem je izdatak nastao.

Stečena nematerijalna imovina se početno odmjerava po nabavnoj vrijednosti. Naknado se nematerijalna imovina vrednuje po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom.

2.2 Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema su inicijalno iskazani po nabavnoj vrijednosti i umanjeni za ispravku vrijednosti i ukupne eventualne akumulirane gubitke zbog umanjene vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača, uključujući carine, poreze koji se ne mogu refundirati i sve druge troškove dovođenja sredstava u stanje funkcionalne pripravnosti. Nabavna vrijednost umanjena je za sve primljene popuste i /ili rabate.

Nakon inicijalnog priznavanja nekretnine, postrojenja i oprema se vrednuju po fer vrijednosti. Radi svođenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme na njihovu fer tržišnu vrijednost, Društvo je, u toku 2024. godine, angažovalo nezavisnog procjenitelja da izvrši procjenu fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme Društva sa stanjem na dan 31.12.2024. godine.

Kada se knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme poveća kao rezultat revalorizacije, utvrđeni dobitak se knjiži u korist revalovacionih rezervi koje predstavljaju dio ukupnog kapitala, osim za iznose za koje ta povećanja predstavljaju storniranje iznosa smanjenja vrijednosti, koja su po ranijim revalorizacijama bila utvrđena za ista ta sredstva i koja su, u ranijim periodima, bila priznata kao trošak, u kom slučaju se revalorizacijom utvrđeno povećanje knjiži u korist bilansa uspjeha do iznosa do koga je ranije smanjenje knjiženo kao trošak. Kada se knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme smanji kao rezultat revalorizacije, gubitak utvrđen revalorizacijom se knjiži na teret bilansa uspjeha.

Međutim, gubitak utvrđen revalorizacijom se knjiži direktno na teret kapitala u okviru revalorizacionih rezervi do iznosa do koga je ranije povećanje bilo knjiženo kao revalorizaciona rezerva.

Pod nekretninama, postrojenjima i opremom smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom rashodovanja ili prodaje nekretnina, postrojenja i opreme, iskazuju se u bilansu uspjeha kao dio ostalih poslovnih rashoda.

Adaptacije, obnavljanja i popravke koje produžavaju vijek korištenja sredstva, uvećavaju vrijednost sredstva. Opravke i održavanja se knjiže na teret obračunskog perioda i prikazuju kao troškovi poslovanja.

2.3 Amortizacija

Osnovica za obračun amortizacije nekretnina i opreme je nabavna vrijednost. Obračun amortizacije vrši se primjenom linearne metode po sljedećim godišnjim stopama opisa:

- zgrade,	1,81% - 20%
- mašine,	1,81% - 4%
- ostale instalacije,	1,81% - 5%
- transportna sredstva,	1,81% - 12,5%
- kancelarijski namještaj,	20% - 33,33%
- računarska oprema,	20% - 33,33%

2.4 Kratkoročna potraživanja i plasmani

Kratkoročna potraživanja su potraživanja od povezanih pravnih lica, kao i potraživanja od drugih pravnih i fizičkih lica u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje roba i učinaka za koje se očekuje da će biti naplaćeni u roku od 12 mjeseci od dana priznavanja, ili u vremenu jednog poslovnog ciklusa ako je on duži od godinu dana.

Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po fakturnoj vrijednosti.

Na dan bilansa, Društvo procjenjuje svako pojedinačno potraživanje kako bi se utvrdilo da li postoji objektivni dokaz da je vrijednost potraživanja umanjena.

Naknadno, na dan bilansa, ova potraživanja se vrednuju u visini očekivanog naplativog iznosa koji je jednak inicijalnoj vrijednosti umanjenoj za naknadno odobrene popuste, izvršene naplate i gubitke po osnovu obezvređivanja i nenaplativosti.

Indirektni otpis tereti rashode perioda preko ispravke vrijednosti potraživanja od kupaca kod kojih je utvrdeno da su obezvređena i da je od roka za naplatu potraživanja prošlo najmanje šest mjeseci.

NAPOMENA br. 2 - OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE - nastavak

2.5 Zalihe

Zalihe se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 2. Zalihe Društva obuhvataju:

- osnovni i pomoćni materijal koji će se koristiti u procesu proizvodnje,
- nedovršenu proizvodnju i poluproizvode,
- gotove proizvode

Zalihe materijala, robe, alata i sitnog inventara i kancelarijskog materijala početno se vrednuju po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost uvećana za sve zavisne troškove nabavke nastale u procesu dovođenja zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje. Alat i sitan inventar se otpisuju 100% u momentu stavljanja u upotrebu.

2.6 Obaveze

Obaveze se procjenjuju u visini nominalne vrijednosti po osnovu proistekle finansijske transakcije, odnosno u visini očekivane isplate po tom osnovu. Smanjenje obaveza zbog zastarjelosti ili drugih razloga vrši se direktnim otpisom u korist prihoda.

2.7 Prihodi

Prihod predstavlja bruto priliv ekonomske korisiti u toku obračunskog perioda koja proizilazi iz redovne aktivnosti Društva, a koja može da dovede do povećanja vlasničkog kapitala. Prihod se priznaje u finansijskim izvještajima u mometu kada je zarađen, tj. prema datumu njegove realizacije. Datum realizacije za prodatu robu i gotove proizvode je datum isporuke kupcu.

2.8 Rashodi

Poslovni rashodi su rashodi robe, materijala, proizvodne usluge, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi, bruto zarade i ostali lični rashodi nastali u obračunskom periodu nezavisno od momenta njihovog plaćanja. Rashodi predstavljaju smanjenje ekonomske koristi u obračunskom periodu.

NAPOMENE br. 3 KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I PRETPOSTAVKE

Procjene i pretpostavke koje imaju efekat na vrijednosti sredstava i obaveza, kao i na iznos prihoda i rashoda objelodanjenih u finansijskim izvještajima, su zasnovane na istorijskim i ostalim informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa.

U nastavku teksta su prezentovane osnovne pretpostavke koje se odnose na buduće događaje, a koje predstavljaju izvore neizvjesnosti prilikom procje na dan bilansiranja i nose rizik u pogledu mogućnosti materijalno značajnog odstupanja između procijenjenih i stvarnih vrijednosti.

3.1. Vijek trajanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme

Određivanje korisnog vijeka trajanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme je zasnovano na istorijskom iskustvu sa sličnim sredstvima, tehničkim karakteristikama i očekivanim tehnološkim napretkom.

3.2 Vrijednost zaliha

U slučaju da je procijenjena neto prodajna vrijednost zaliha manja od cijene koštanja, odnosno troškova nabavke, vrijednost zaliha se utvrđuje po procijenjenoj neto prodajnoj cijeni.

3.3 Ispravka vrijednosti potraživanja

Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja se vrši na osnovu procijenjenih gubitaka zbog nemogućnosti kupaca da izmire dospjele obaveze. Procjena menadžmenta Društva je zasnovana na starosnoj strukturi potraživanja, otpisima iz prethodnih perioda i procijenjene finansijske sposobnosti kupca. Ispravka vrijednosti radjena u skladu sa IFRS 9.

3.4 Sudski sporovi

Rezervisanje po osnovu sudskih sporova se priznaje na osnovu procjene ishoda sudskih sporova i iznosa potencijalnog odliva sredstava po tom osnovu.

**NAPOMENA br. 4 - ZAKONSKI I DRUGI OSNOV ZA SASTAVLJANJE I
PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA**

4.1 Opšte

Zakonski i drugi osnov za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja predstavljaju:

- Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 94/15) i relevantni podzakonski računovodstveni propisi,
- Računovodstvene politike Društva, br. 16-2/16, od 28.06.2016, godine.
- Međunarodni računovodstveni standardi i Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja čije je prevode utvrdio i objavio Upravni odbor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (MRS i MSFI koji se primjenjuju u Republici Srpskoj na finansijske izvještaje koji se sastavljaju na dan 31.12.2024. godine).

Finansijski izvještaji Društva za 2024. godinu zasnovani su na primjeni sljedećih računovodstvenih načela:

- ***načelo stalnosti poslovanja***, iz koga proizilazi da imovinski, finansijski i prinosni položaj Društva, kao i ekonomska politika i ekonomske prilike u okruženju omogućavaju poslovanje Društva u neograničenom roku;
- ***načelo dosljednosti***, koje podrazumijeva da se način procjenjivanja bilansnih pozicija ne mijenja u dužem vremenskom periodu, a ako do promjene ipak dođe, efekti promjene se kvantifikuju i prezentuju u skladu sa MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške;
- ***načelo opreznosti***, u skladu s kojim se imovina Društva vrednuje po principu niže vrijednosti a obaveze po principu više vrijednosti, osim ako se relevantnim MSFI ne zahtijeva drugačije;
- ***načelo uzročnosti***, prema kome se u obzir uzimaju svi prihodi i svi rashodi obračunskog perioda, bez obzira na momenat naplate prihoda i momenat plaćanja po osnovu rashoda;
- ***načelo pojedinačnog procjenjivanja***, pri čemu eventualna grupna procjenjivanja proističu iz pojedinačnog procjenjivanja;
- ***načelo identiteta bilansa***, pri kome bilans otvaranja poslovnih knjiga za tekuću godinu mora da bude identičan zaključnom bilansu za prethodnu godinu.

4.2 Valuta izvještavanja

Numerički pokazatelji u finansijskim izvještajima Društva iskazani su u KM.
Važeći kurs KM, na dan 31.12.2024. godine, je 1,95583 KM za 1 evro.

4.3 Popis

Poseban osnov za izradu i prezentaciju finansijskih izvještaja za 2024. godinu, bio je Izvještaj o popisu imovine i obaveza, sa stanjem na dan 31.12.2024. godine, broj 01-11/25 od 10.01.2025. godine.

NAPOMENA br. 5 - STALNA IMOVINA (AOP 001)

Podaci o nabavnoj, otpisanoj i sadašnjoj vrijednosti stalne imovine, na dan bilansiranja, prezentovani su u sljedećem tabelarnom pregledu:

Red. broj	O p i s	V r i j e d n o s t u K M		
		Nabavna	Otpisana	Sadašnja
I	Nematerijalna ulaganja	180.412	180.412	0
1.	Ulaganja u razvoj	0	0	0
2.	Goodwill	0	0	0
3.	Koncesije, patenti i licence	0	0	0
4.	Ostala nematerijalna ulaganja	180.412	180.412	0
II	Nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine	21.221.800	11.889.870	9.331.930
1.	Zemljište	479.472		479.472
2.	Građevinski objekti	5.833.349		5.833.349
3.	Postrojenja i oprema	14.878.485	11.889.870	2.988.615
4.	Investicione nekretnine			
5.	Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	30.494		30.494
6.	Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0	0	0
III	Biološka sredstva i sredstva kulture	0	0	0
1.	Šume	0	0	0
2.	Višegodišnji zasadi	0	0	0
3.	Sredstva kulture	0	0	0
IV	Dugoročni finansijski plasmani	10.000	0	10.000
1.	Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	0	0	0
2.	Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	10.000	0	10.000
3.	Dugoročni krediti u zemlji			
4.	Dugoročni krediti u inostranstvu	0	0	0
5.	Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	0	0	0
6.	Ostali dugoročni finans. Plasmani	0	0	0
V	Odložena poreska sredstva			
VI	Stalna imovina – ukupno	21.847.904	12.070.282	9.777.622

Društvo ima pravo vlasništva, odnosno pravo korišćenja na nekretninama iskazanim u knjigovodstvenoj evidenciji.

Vrijednost stalne imovine iskazane na odgovarajućim pozicijama Bilansa stanja odgovara vrijednosti iskazanoj u knjigovodstvenoj evidenciji, odnosno vrijednosti stalne imovine iskazane u popisnim listama, na dan 31.12.2024. godine.

5.1 Zemljište (AOP 009)

Na bilansnoj poziciji „Zemljište“ iskazan je iznos 479.472 KM. Navedeni iznos odnosi se na građevinsko zemljište u krugu Društva, ukupne površine 49030 m².

5.2 Građevinski objekti (AOP 010)

Društvo je u Bilansu stanja iskazalo nabavnu vrijednost građevinskih objekata u iznosu 5.833.349 KM, odnosno neto vrijednost u iznosu 5.833.349 KM kao u izvještaju procjenitelja koji je radjen sa 31.12.2024.godine. Navedene vrijednosti odgovaraju stanju iskazanom u knjigovodstvenoj evidenciji.

5.3 Postrojenja i oprema (AOP 011)

Ukupna neto vrijednost postrojenja i opreme iskazana u Bilansu stanja, u iznosu 2.988.615 KM, sastoji se od opreme koja se koristi za obavljanje osnovne djelatnosti Društva.

5.4 Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi (AOP 014)

Na ovoj bilansnoj poziciji iskazan je iznos 30.494 KM, a odnosi se u najvećem dijelu na proizvodnju.

5.5 Dugoročni finansijski plasmani (AOP 022)

Na ovoj bilansnoj poziciji iskazan je iznos, 10.000 KM. Navedeni iznos se odnosi na:

- učešća u kapitalu drugih pravnih lica, 10.000 KM

Učešće u kapitalu drugih pravnih lica u iznosu 10.000 KM je evidentirano po osnovu učešća u kapitalu „BH Aluminijum“.

5.6 Promjena vrijednosti stalne imovine u periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

	Zemljište	Gradevin. Objekti	Postrojenja i oprema	Oprema u pripremi	Dugoročni finansijski plasmani	Ukupno
Nabavna vrijednost						
Stanje na početku godine	1.251.407	9.168.696	14.681.296	93.736	10.000	25.205.135
Povećanja:			186.717	37.094		223.811
Rashod, prodaja i drugo		(367.980)	(112.972)	(309)		(481.261)
Revalorizacija	(550.129)	(2.508.258)				(3.058.387)
Reklasifikacija	(221.807)	(23.416)	123.443	(100.027)		(221.807)
Stanje na kraju godine	479.471	6.269.042	14.878.484	30.494	10.000	21.667.491
Kumulirana ispravka vrijednosti						
Stanje na početku godine	221.806	6.607.545	11.202.401	0	0	18.031.752
Amortizacija		189.744	767.097			956.841
Reklasifikacija ,otpis i dr		(401.265)	(79.626)			(480.891)
Smanjenja:	(221.806)	(6.396.024)				(6.617.783)
Stanje na kraju godine			11.889.872			11.889.871
Neto sadašnja vrijed.	479.472	6.269.041	2.988.615	30.494		
31.12.2023. godine	1.029.600	2.561.151	3.478.895	93.736	10.000	7.173.382
31.12.2024. godine	479.472	6.269.041	2.988.615	30.494	10.000	9.777.622

5.6.1 Povećanje ispravke vrijednosti građevinskih objekata

Povećanje ispravke vrijednosti građevinskih objekata, u iznosu 189.745 KM, evidentirano je po osnovu obračunate amortizacije za 2024. godinu.

5.6.2 Povećanje vrijednosti opreme

Povećanje nabavne vrijednosti opreme, u iznosu 186.717 KM, evidentirano je po osnovu nabavke opreme za obavljane osnovne djelatnosti Društva.

Smanjenje nabavne vrijednosti opreme, u iznosu 112.972 KM, evidentirano je po osnovu rashodovanja fizički dotrajale i amortizovane opreme.

Povećanje ispravke vrijednosti opreme, u iznosu 767.097 KM, evidentirano je po osnovu obračunate amortizacije za 2024. godinu.

Smanjenje ispravke vrijednosti opreme, u iznosu 0 KM, evidentirano je po osnovu akumulirane ispravke vrijednosti u rashodovanoj opremi.

5.6.3 Povećanje vrijednosti osnovnih sredstava u pripremi

Povećanje vrijednosti osnovnih sredstava u pripremi, u iznosu 37.094 KM, evidentirano je po osnovu ulaganja u nabavku osnovnih sredstava realizovanih u izvještajnom periodu.

Smanjenje vrijednosti osnovnih sredstava u pripremi, u iznosu 309 KM, evidentirano je po osnovu prodaje opreme, a iznos 100.027 KM aktiviranje opreme.

NAPOMENA br. 6 - TEKUĆA IMOVINA (AOP 036)

Tekuća imovina Društva, ukupne vrijednosti 7.028.640 KM, sastoji se od: zaliha, kratkoročnih potraživanja, gotovine i aktivnih vremenskih razgraničenja.

6.1 Zalihe, dati avansi i stalna sredstva klasifikovana kao sredstva namijenjena za prodaju (AOP 032)

	Stanje u KM	
	31.12.2024.	31.12.2023.
1. Materijal	2.296.818	1.734.257
2. Nedovršeni vlastiti učinci	1.448.329	1.339.516
3. Zalihe gotovih proizvoda	456.566	598.704
1.1.1.1.1.1 4. Roba		
5. Zalihe, bruto - ukupno (1 do 4)	4.201.713	3.672.477
6. Dati avansi	435	9.534
7. Stalna sredstva namijenjena prodaji		
Ukupno (5+6+7)	4.202.148	3.682.011

Stanje iskazano na naprijed navedenim pozicijama odgovara stanju iskazanom na odgovarajućim analitičkim računima u knjigovodstvenoj evidenciji Društva, kao i stanju utvrđenom popisom zaliha materijala, na dan 31.12.2024. godine.

6.2 Kratkoročna potraživanja i plasmani (AOP 045)

	Kupci – povezana pravna lica	Kupci u zemlji	Kupci iz inostra- nstva	Kupci - ukupno	Druga kratkor. potraž.	Ukupno
Stanje 01.01.2024.	1.101.525	1.206.758	51.471	2.359.754	46.536	2.406.290
Povećanje					439.592	439.592
Smanjenje	-2.830.107	668.700	-4.189	-2.165.597		-2.165.597
Stanje 31.12.2024.	3.931.632	538.058	55.660	4.525.351	486.128	5.011.479

AD“ALPRO“VLAŠENICA
NOTE UZ FINANSIJSKE IZVJESTAJE
31.12.2024.

Ispravka vrijed. potraž. od kupaca	179	46		1.844		1844
Bruto kratkoroč. potraživanja	3.929.835	538.012	55.660	4.523.507	486.128	5.009.635

Iznos kratkoročnih potraživanja i plasmana iskazan u Bilansu stanja odgovara stanju iskazanom u knjigovodstvenoj evidenciji, odnosno popisu potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2024. godine.

Potraživanja od kupaca su najvećim dijelom usaglašena putem IOS obrasca, na dan 31.12.2024. godine.

U sljedećem tabelarnom pregledu prezentovani su podaci o potraživanjima od kupaca sa aspekta ročnosti

Ročnost	Iznos
Do 30 dana	2.186.738
Od 31 do 90 dana	2.179.586
Od 91 do 364 dana	158.997
Preko 364 dana	29
Bruto potraživanja od kupaca	4.525.351
Ispravka vrijed. potraživanja	1.844
Neto potraživanja od kupaca	4.523.507

6.2.1 Kupci – povezana pravna lica (AOP 046)

Na ovoj bilansnoj poziciji iskazan je iznos 3.929.835 KM. Navedeni iznos odnosi se na potraživanja od povezanih pravnih lica iz:

- Inostranstva 2.403.650 KM
- Domaći 1.527.983 KM
- Izvršena je ispravka po standardu IFRS iznos 1.798 KM

6.2.2 Kupci u zemlji (AOP 047)

Na ovoj bilansnoj poziciji iskazan je iznos 538.058 KM, a odnosi se na bruto potraživanja od kupaca iz:

- Republike Srpske 297.371 KM
- Federacije BiH 240.687 KM

Izvršena je ispravka iznosu po standardu IFRS 46 KM

6.2.3 Kupci iz inostranstva (AOP 048)

Na ovoj bilansnoj poziciji iskazan je iznos 55.660 KM.

6.2.4 Druga kratkoročna potraživanja (AOP 050, 051)

Na ovoj bilansnoj poziciji iskazan je iznos 486.128 KM. Navedeni iznos evidentiran je po osnovu:

- akontacija za službena putovanja,	4.854	KM
- potraživanja za više plaćen porez na dobit,	46.582	KM
- potraživ. za više plaćene druge poreze i doprinose,	434.692	KM

6.3 Gotovinski ekvivalenti i gotovina (AOP 063)

	Stanje 31. Decembra	
	2024.	2023.
1. Hartije od vrijednosti		
2. Transakcijski računi – KM	316.995	527.381
3. Devizni računi	272.297	419.959
4. Blagajna - KM	452	690
5. Devizna blagajna	82	82
Gotovinski ekvivalenti i gotovina - ukupno	589.826	948.112

U sljedećem tabelarnom pregledu prezentovano je stanje novčanih sredstava na transakcijskim računima, deviznim računima i u blagajni Društava, na dan 31.12.2024. godine:

R/B	Naziv banke	Datum	
1.	Nova banka a.d. Banja Luka	31.12.2024.	238.350
2.	Procredit banka	31.12.2024.	78.631
3.	Unicredit Banka a.d. Banja Luka	31.12.2024.	14
4.	NLB banka	31.12.2024	
5.	Novčana sredst. Na transakcijskim rač. – ukupno (od 1 do 4)		316.995
6.	Procredit banka – EVRO	31.12.2024	104.122
7.	Nova banka a.d. Banja Luka – EVRO	31.12.2024	168.175
8.	Novčana sredstva na deviznim računima- ukupno (6 +7)		272.297
9.	Novčana sredstva u blagajni – KM	31.12.2024	441
10.	Novčana sredstva u blagajni bonova	31.12.2024	12
11.	Novčana sredstva u deviznoj blagajni – EVRO	31.12.2024	82
12.	Novčana sredstva u blagajni – ukupno (9 do 11)		534
13.	Novčana sredstva - ukupno (5+8+12)		589.826

6.4 Aktivna vremenska razgraničenja (AOP 065)

Na ovoj bilansnoj poziciji iskazan je iznos 68.168 KM. Navedeni iznos evidentiran je po osnovu unaprijed plaćenih rashoda.

NAPOMENA br. 7 – KAPITAL

Podaci o stanju ukupnog kapitala Društva na dan bilansiranja prezentovani su u sljedećoj tabeli:

	Stanje 31. decembra	
	2024.	2023.
Akcijski kapital	15.060.420	15.060.420
Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću		
Ulozi		
Osnovni kapital – ukupno	15.060.420	15.060.420
Zakonske rezerve		
Statutarne rezerve	-	69.639
Rezerve zakonske i statutarne – ukupno		
Revalorizacione rezerve	4.619.990	490.277
Neraspoređeni dobitak ranijih godina	-	351.993
Neraspoređeni dobitak tekuće godine		
Neraspoređeni dobitak – ukupno		
Gubitak ranijih godina/dobitak	-2.416.477	
Gubitak tekuće godine/DOBITAK	-1.552.433	-2.602.172
Gubitak do visine kapitala		
Kapital – ukupno	15.711.500	13.370.157

7.1 Osnovni kapital (AOP 102)

U Bilansu stanja iskazan je osnivački kapital u iznosu 15.060.420 KM. Navedeni iznos u cjelosti se odnosi na akcijski kapital i odgovara iznosu osnovnog kapitala navedenog u članu 12. Statuta Društva, kao i iznosu u Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, na dan 31.12.2024. godine.

7.2 Vlasnička struktura osnovnog kapitala

U sljedećem tabelarnom pregledu, a na osnovu stanja iskazanog u knjigovodstvenoj evidenciji Društva, prezentovana je vlasnička struktura osnovnog kapitala:

R/B	Ime i prezime	Mjesto	Broj akcija	% učešća u osn. Kap.
1	Alumil YU Industry a.d.	Nova Pazova	9.242.684	61,37069
2	ZIF VIB Fond	Banja Luka	2.612.584	17,34735
3	Fond PIO	Bijeljina	1.495.777	9,93184
4	Fond za restituciju	Banja Luka	747.889	4,96592
5	Manjinski akcionari		961.486	6,38420
	UKUPNO		15.060.420	100,000000

7.3 Nerasporedjena dobit (AOP 124)

Na ovoj bilansnoj poziciji iskazan je iznos -1.552.433 KM. Navedeni iznos evidentiran je po osnovu neto gubitka ostvarenog:

- u ranijim godinama KM
dobitak

**7.4.Gubitak tekuće
godine (AOP 130) -
1.552.433**

NAPOMENA br. 8 - REZERVISANJA (AOP 132)

Na ovoj bilansnoj poziciji iskazan je iznos 82.217 KM. Navedeni iznos priznat je po osnovu rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih, u skladu s zahtjevima MRS 19.

NAPOMENA br. 9 - OBAVEZE (AOP 147)

U Bilansu stanja, na dan 31.12.2024. godine, iskazane su ukupne obaveze u iznosu 3.853.683 KM, od toga:

Opis	Stanje u KM	
	31.12.2024.	31.12.2023.
Dugoročne obaveze	0	0
Kratkoročne obaveze	3.853.683	754.307
Obaveze – ukupno	3.853.683	754.307

9.1 Kratkoročne obaveze (AOP 147)

	Stanje u KM	
	31.12.2024.	31.12.2023.
1. Kratkoročni krediti		0
2. Dio dugoročnih finansijskih obaveza koje za plaćanje dospijevaju u periodu do godinu dana		0
3. Dio dugoročnog finansijskog lizinga		0
4. Dio reprogramiranih doprinosa		0
5. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		0
I Kratkoročne finansijske obaveze – ukupno (1 do 5)		0
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	46.309	7.167
2. Dobavljači - povezana pravna lica	3.001.258	197.404
3. Dobavljači u zemlji	383.206	193.426

4. Dobavljači iz inostranstva	121.610	95.646
5. Ostale obaveze iz poslovanja		
II Obaveze iz poslovanja – ukupno (1 do 5)	3.552.383	493.643
III Obaveze za bruto zarade i naknade zarada – ukupno	288.541	223.897
IV Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	12.759	36.767
Kratkoročne obaveze – ukupno	3.853.683	754.307

9.1.1 Obaveze prema dobavljačima

U Bilansu stanja, na dan 31.12.2024. godine, iskazane su obaveze prema dobavljačima u iznosu 3.506.074 KM, a odnose se na:

- dobavljači – povezana pravna lica,	3.001.258	K
		M
- obaveze prema dobavljačima u zemlji,	383.206	K
		M
- obaveze prema dobavljačima iz inostranstva,	121.610	K
		M

Dobavljači – povezana pravna lica

Obaveze prema dobavljačima – povezana lica, u iznosu 3.001.258 KM

Dobavljači u zemlji (AOP 158)

Na ovoj bilansnoj poziciji iskazan je iznos 383.206 KM, od toga:

- dobavljači iz Republike Srpske,	369.193	KM
- dobavljači iz Federacije BiH,	13.874	KM
- dobavljači iz BD BiH,	139	KM

Dobavljači iz inostranstva (AOP 159)

U knjigovodstvenoj evidenciji iskazane su obaveze prema dobavljačima iz inostranstva u iznosu 121.610 KM.

9.1.2 Obaveze za zarade i naknade zarada (AOP 162)

Na bilansnoj poziciji „Obaveze za zarade i naknade zarada“ iskazan je iznos 288.541 KM. Navedeni iznos se odnosi na obaveze po osnovu neto zarada, koje su izmirene 10.01.2025. godine.

9.1.3 Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine (AOP 164,165)

Na ovoj bilansnoj poziciji iskazan je iznos 12.759 KM. Navedeni iznos se odnosi na obaveze po osnovu:

- obaveza za ostale poreze, 12.759 KM
- Obaveze za PDV -

NAPOMENA br. 10 - PRIHODI

R/B	Opis	Januar-decembar	
		2024	2023
1.	Poslovni prihodi	24.635.476	20.852.727
2.	Finansijski prihodi		
3.	Ostali prihodi	160.414	152.594
	Prihodi – ukupno	24.795.890	20.946.674

10.1 Poslovni prihodi (AOP 201)

	Januar-decembar	
	2024.	2023.
1. Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	0	0
2. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	0	0
3. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	0	0
I Prihod od prodaje robe - ukupno (1 do 3)	0	0
1. Prihodi od prodaje učinaka povezanim prav. licima	15.378.320	12.194.263
2. Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	7.509.603	6.746.452
3. Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	1.322.630	1.644.875
II Prihodi od prodaje učinaka – ukupno (1 do 3)	24.210.553	20.585.590
III Prihodi od prodaje - ukupno (I+II)	24.210.553	20.585.590
IV Ostali poslovni prihodi	39.978	50.751
IV Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka		
V Povećanje vrijednosti zaliha učinaka		
VI Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	33.325	216.386
VII Ostali prihodi	418.270	356.143
V Poslovni prihodi - ukupno	24.635.476	20.776.098

10.2 Ostali prihodi (AOP 251)

	Januar-decembar	
	2024.	2023.
1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	0	20.101
2. Dobici po osnovu prodaje materijala	79.443	11.777
3. Naplaćena otpisana potraživanja/ostali prihodi	80.971	120.716
Ostali prihodi – ukupno (1 do 3)	160.414	152.594

NAPOMENA br. 11 – RASHODI

R/B	Opis	Januar-decembar	
		2024.	2023.
1.	Poslovni rashodi	25.751.056	23.672.909
2.	Finansijski rashodi	10.009	3.930
3.	Ostali rashodi	587.259	9.716
	Rashodi – ukupno (1 do 3)	26.348.324	23.686.555

11.1 Poslovni rashodi (AOP 219)

	Januar-decembar	
	2024.	2023.
1. Nabavna vrijednost prodate robe		
2. Troškovi materijala	19.516.669	17.543.040
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	3.800.487	3.459.026
4. Troškovi proizvodnih usluga	463.762	599.677
5. Troškovi amortizacije i rezervisanja	975.854	1.179.424
6. Nematerijalni troškovi bez poreza i doprinosa	925.151	841.004
7. Troškovi poreza i doprinosa	69.132	50.738
Poslovni rashodi – ukupno	25.751.055	23.672.909

11.1.1 Troškovi materijala (AOP 221,222)

Troškove materijala u iznosu 19.516.669 KM čine:

- troškovi materijala za izradu,	18.098.461	KM
- troškovi sitnog alata i inventara,	7.065	KM
- troškovi rezervnih dijelova,	111.984	KM
- troškovi ostalog (režijskog) materijala,	72.190	KM
- troškovi goriva i energije,	1.226.969	KM

Troškovi goriva i energije, u iznosu 1.226.969 KM, priznati su po osnovu:

- utrošenog goriva i maziva, 496.913 KM
- utrošene električne energije, 730.056 KM

11.1.2 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (AOP 223)

Troškove zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda u iznosu 3.800.487 KM čine:

- troškovi bruto zarada, 3.241.295 KM
- ostale naknade, 276.369 KM
- troškovi otpremnine, 115.080 KM
- 167.743
- Ostali lični rashodi, KM

Ostali lični rashodi, u iznosu 167.743, priznati su po osnovu:

- troškova prevoza na posao i sa posla, 51.037 K
- M
- poklona za Novu godinu, 8. mart i dr. 116.706 K
- M

11.1.3 Troškovi proizvodnih usluga (AOP 226)

Troškove proizvodnih usluga u iznosu 463.762 KM čine:

- troškovi usluga izrade učinaka, 0 KM
- troškovi transportnih usluga, 219.383 KM
- troškovi usluga održavanja, 118.271 KM
- troškovi reklame i propagande, 1.250 KM
- tškovi ostalih proizvodnih usluga, 124.858 KM

11.1.4 Troškovi amortizacije i rezervisanja (AOP 228)

Troškove amortizacije i rezervisanja u iznosu 975.854 KM čine:

- troškovi amortizacije, 956.841 KM
- troškovi rezervisanja, 19.013 KM

Amortizacija građevinskih objekata postrojenja i opreme, kao i ostalih osnovnih sredstava obračunava se primjenom proporcionalnog metoda po stopama utvrđenim na osnovu procijenjenog vijeka trajanja osnovnih sredstava, a u skladu sa MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema.

11.1.5 Nematerijalni troškovi - bez poreza i doprinosa (AOP 234)

	Januar-decembar	
	2024.	2023.
1. Troškovi naknada		
2. Troškovi neproizvodnih usluga	674.258	685.631
3. Troškovi reprezentacije	14.669	12.641
4. Troškovi premije osiguranja	29.473	23.363
5. Troškovi platnog prometa	14.148	18.600
6. Troškovi članarina	43.000	45.138
7. Ostali nematerijalni troškovi	149.603	55.631
Nemater.troš. (bez poreza i doprinosa) – ukupno	925.151	841.004

11.1.6 Troškovi poreza i doprinosa (AOP 235 i 236)

	Januar - decembar	
	2024.	2023.
1. Troškovi poreza	66.012	47.880
2. Troškovi doprinosa	3.120	2.858
Troškovi poreza i doprinosa – ukupno	69.132	50.738

11.2 Finansijski rashodi (AOP 244)

	Januar-decembar	
	2024	2023
1. Rashodi kamata	10.009	3.930
2. Negativne kursne razlike	-	-
3. Ostali finansijski rashodi		-
Finansijski rashodi – ukupno	10.009	3930

11.3 Ostali rashodi (AOP 270)

Ostali rashodi u iznosu 3.503 KM odnos se na:

-rashodi po osnovu ispravke vrijednosti potrazivanja 3.503

NAPOMENA br. 12 - FINANSIJSKI REZULTAT

OPIS	Iznos u KM	
	2024.	2023.
Poslovni prihodi	24.635.476	20.776.098
Poslovni rashodi	25.751.055	23.672.909
Poslovni dobitak		
Poslovni gubitak		2896811
Finansijski prihodi		
Finansijski rashodi	10.009	3930
Dobitak po osnovu finansijskih prihoda i rashoda		
Gubitak po osnovu finansijskih prihoda i rashoda	10.009	3930
Dobitak redovne aktivnosti		
Gubitak redovne aktivnosti		2896811
Ostali prihodi	160.414	152594
Ostali rashodi	3.503	9716
Dobitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda	156.911	142878
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda		
Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine		
Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine		
Dobitak po osnovu usklađivanja vrijed. Imovine		
Gubitak po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine	583.756	
Prihodi po osnovu promjene u računovodstvenim politikama i ispravke greške iz ranijih godina		17982
Rashodi po osnovu promjene u računovodstvenim politikama i ispravke greške iz ranijih godina		
Ukupni prihodi	24.795.890	20.946.674
Ukupni rashodi	26.348.323	23.686.555
Dobitak prije oporezivanja		
Gubitak prije oporezivanja	-1.552.433	-2.739.881
Poreski rashodi perioda		
Ukupan neto dobitak		
Ukupan neto gubitak	-1.552.433	-2.739.881

Društvo je u Bilansu uspjeha, za period od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, iskazalo gubitak u iznosu 1.552.433 KM.

NAPOMENA br. 13 - TOKOVI GOTOVINE

U Bilansu tokova gotovine, za period od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, iskazan je ukupan priliv gotovine u iznosu 24.142.007 KM, ukupan odliv gotovine 24.500.293 KM i neto odliv gotovine u iznosu 358.286 KM.

U navedenom periodu evidentiran je sljedeći neto odliv, odnosno neto priliv gotovine:

R/B	Opis	Iznos u KM
1	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	144.896
2	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	213.390
3	Neto priliv/odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	
	Neto odliv gotovine	358.286

NAPOMENA br. 14 - PROMJENE NA KAPITALU

U 2023. godini evidentirane se sljedeće promjene na kapitalu:

R/B	Ukupan kapital	Iznos u KM
1.	Stanje 01.01.2024.	13.370.157
2.	Povećanje	2.341.343
3.	Smanjenje	
4.	Revalorizacija o.s	
	Stanje 31.12.2024.	15.711.500

NAPOMENA br. 15 - POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE

Društvo, na dan bilansiranja, nema sudskih sporova koji bi mogli značajno uticati na priliv ili odliv sredstava, kao ni na finansijski rezultat iskazan u Bilansu uspjeha za 2024. godinu.

NAPOMENA br. 16 - VANREDNI DOGAĐAJI

U 2024. godini, u poslovanju Društva nije bilo vanrednih događaja.

NAPOMENA br. 17- NAKNADNI DOGAĐAJI

NAPOMENA br. 17- NAKNADNI DOGAĐAJI

U periodu od 31.12.2024. godine, do momenta izrade finansijskih izvještaja, nije bilo događaja koji bi mogli uticati na finansijske izvještaje za tu godinu.

NAPOMENA 18 - STALNOST POSLOVANJA

Finansijski izvještaji Društva za 2024. godinu zasnovani su na načelu stalnosti poslovanja, iz koga proizilazi da imovinski, finansijski i prinosni položaj Društva, kao i ekonomska politika i ekonomske prilike u okruženju omogućavaju poslovanje Društva u neograničenom roku.

NAPOMENA br. 19 - POSLOVNE TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA

U sljedećoj tabeli prezentovani su podaci o ukupnom prometu i saldu analitičkih računa na kojima su evidentirane poslovne transakcije sa povezanim pravnim licima:

Opis i priroda Transakcije	Saldo: 01.01.2024.		Promet: 31.12.2024.		Saldo: 31.12.2024.	
	Dugovni	Potražni	Dugovni	Potražni	Dugovni	Potražni
„BH ALUMINUM“ d.o.o. Vlasenica	425.588		7.120.084	6.017.689	1.527.983	
„ALUMIL YU INDUSTRY“ a.d. Nova Pazova	587.784		4.073.946	2.915.176	1.746.555	
„ALUMIL CROATIA“ d.o.o. Zagreb	88.153		122.125	137.629	72.649	
Alumil ROM			497.122	497.122	-	-
Alumil Montenegro			2.185.311	2.185.311	-	-
Alumil Sa			2.690.186	2.105.739	584.446	
Potraživanja – ukupno	1.101.525		16.688.774	13.858.666	3.931.633	
„ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA“.		22.488	8.011.388	9.607.621		1.618.721
Alumil Yu Industry		174.916	1.170.561	2.378.183		1.382.538
Bh Aluminijum			51.504	51.504		
Obaveze – ukupno		197.404	9.233.453	12.037.308		3.001.259

Poslovne transakcije sa povezanim pravnim licima obavljaju se po uobičajenim tržišnim uslovima i cijenama.

